

Contract No. HK/2011/07
Wan Chai Development Phase II and Central-Wan Chai Bypass
Sampling, Field Measurement and Testing Works (Stage 2)
Environmental Monitoring Schedule
March 2015

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
						28-Feb 24hr TSP Impact WQM Mid-flood 13:52 Mid-ebb 21:43
1-Mar	2-Mar 1hr TSP Impact WQM Mid-flood 16:14 Mid-ebb 23:08	3-Mar Noise (daytime) (M1a, M2b, M3a, M4b, M5b, M6)	4-Mar	5-Mar Impact WQM Mid-ebb 12:23 Mid-flood 18:15	6-Mar 24hr TSP 24hr TSP Impact WQM Mid-ebb 13:19 Mid-flood 19:27	7-Mar
8-Mar	9-Mar Noise (daytime) (M2b) Impact WQM Mid-flood 8:19 Mid-ebb 14:25	10-Mar Noise (daytime) (M1a, M3a, M4b, M5b, M6)	11-Mar Impact WQM Mid-flood 9:17 Mid-ebb 15:40	12-Mar 24hr TSP 24hr TSP Impact WQM Mid-flood 10:28 Mid-ebb 17:34	13-Mar	14-Mar
15-Mar	16-Mar Noise (daytime) (M1a) Impact WQM Mid-flood 14:16 Mid-ebb 21:22	17-Mar Noise (daytime) (M2b, M3a, M4b, M5b, M6)	18-Mar 24hr TSP Impact WQM Mid-ebb 11:01 Mid-flood 16:33	19-Mar 1hr TSP 24hr TSP (CAM5b) 1hr TSP (CAM5b) Impact WQM Mid-ebb 12:24 Mid-flood 18:22	20-Mar	21-Mar
22-Mar	23-Mar 24hr TSP Impact WQM Mid-flood 8:11 Mid-ebb 14:30	24-Mar 24hr TSP (CMA1b, CMA4a, CMA5b, CMA6) 1hr TSP Noise (daytime) (M1a) Impact WQM Mid-flood 9:25 Mid-ebb 16:06	25-Mar 24hr TSP (CMA3a) Impact WQM Mid-flood 9:25 Mid-ebb 16:06	26-Mar Noise (daytime) (M2b, M3a, M4b, M5b, M6) 24hr TSP Impact WQM Mid-flood 10:51 Mid-ebb 18:30	27-Mar	28-Mar

Remarks: Due to material obstruction at monitoring location and safety consideration on nearby barge lifting operation, the Enhance DO monitoring at monitoring station Ex-PCWA SE on 2 March 2015 during flood tide was cancelled.
With respect to commencement of seawall modification works and location of Enhance Do monitoring station would form an active construction area, the Enhance DO monitoring at monitoring station Ex-PCWA SW and SE were temporarily suspended from 2 March 2015 ebb tide.

Contract No. HK/2011/07
Wan Chai Development Phase II and Central-Wan Chai Bypass
Sampling, Field Measurement and Testing Works (Stage 2)
Tentative Environmental Monitoring Schedule
April 2015

Sunday	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday
29-Mar	30-Mar	31-Mar	1-Apr	2-Apr	3-Apr	4-Apr
	Impact WQM Mid-flood 15:02 Mid-ebb 21:52		24hr TSP Impact WQM Mid-ebb 11:03 Mid-flood 16:47	1hr TSP	Impact WQM Mid-ebb 11:56 Mid-flood 18:05	
5-Apr	6-Apr	7-Apr	8-Apr	9-Apr	10-Apr	11-Apr
		24hr TSP Impact WQM Mid-flood 7:39 Mid-ebb 14:00	1hr TSP Noise (daytime)	Noise (daytime) Impact WQM Mid-flood 8:37 Mid-ebb 15:14		Impact WQM Mid-flood 9:50 Mid-ebb 17:01
12-Apr	13-Apr	14-Apr	15-Apr	16-Apr	17-Apr	18-Apr
	24hr TSP Noise (daytime) Impact WQM Mid-flood 12:29 Mid-ebb 19:42	1hr TSP Noise (daytime)	Impact WQM Mid-ebb 9:53 Mid-flood 15:23		Impact WQM Mid-ebb 11:21 Mid-flood 17:23	24hr TSP
19-Apr	20-Apr	21-Apr	22-Apr	23-Apr	24-Apr	25-Apr
	1hr TSP Noise (daytime) Impact WQM Mid-ebb 13:25 Mid-flood 19:56	Noise (daytime)	Impact WQM Mid-flood 8:13 Mid-ebb 14:52		24hr TSP Impact WQM Mid-flood 9:22 Mid-ebb 16:35	1hr TSP
26-Apr	27-Apr	28-Apr				
	Noise (daytime) Impact WQM Mid-ebb 19:51	Noise (daytime) Impact WQM Mid-flood 3:19				